



BLAST PRENOSIVI BLENDER

Seriya BC151EU | Uputstvo za upotrebu



VAŽNA BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA

MOLIMO VAS DA PROČITATE SVA UPUTSTVA PRIJE UPOTREBE • SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

	Pročitajte i pregledajte uputstva za rad i upotrebu.
	Ovaj simbol ukazuje na postojanje opasnosti koja može prouzrokovati povrede, smrt ili značajnu materijalnu štetu ako se upozorenje uz ovaj simbol ignoriše.
	Samo za kućnu upotrebu.
	Ukazuje na mjesto za povezivanje USB-C kabla za punjenje uređaja.
Prilikom upotrebe električnih uređaja, uvijek treba slijediti osnovne bezbjednosne mjere, uključujući sljedeće:	

⚠️ UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od povreda, požara, električnog udara ili oštećenja imovine, uvijek morate slijediti osnovne bezbjednosne mjere, uključujući sljedeća numerisana upozorenja i prateća uputstva. Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe osim one za koju je namjenjen.

- 1 Pročitajte sva uputstva prije upotrebe uređaja i njegovih dodataka.
- 2 Pažljivo pratite i poštujte sva upozorenja i uputstva. Ovaj uređaj sadrži električne konekcije i pokretne dijelove koji mogu predstavljati rizik za korisnika.
- 3 **UVIJEK** postupajte oprezno kada rukujete sklopom oštrica. Oštrice su oštre, rukujte pažljivo. **HVATAJTE** sklop oštrica isključivo za bazu motora. Nepažljivo rukovanje sklopom oštrica može dovesti do posjekotina.
- 4 Postupajte polako i pažljivo tokom raspakivanja i postavljanja uređaja. Ovaj uređaj sadrži oštre, odvojene oštrice koje mogu izazvati povrede ako se njima ne rukuje pravilno.
- 5 Provjerite sadržaj pakovanja kako biste se uvjerali da imate sve dijelove potrebne za pravilno i bezbjedno korišćenje uređaja.
- 6 **NE** blendajte vruće tečnosti ili gazirane tečnosti, jer to može dovesti do stvaranja pritiska, što predstavlja rizik od opekotina ili drugih povreda korisnika.
- 7 **NE** puniti posudu za blendanje preko linije za maksimalno punjenje (MAX FILL).
- 8 Oštrice su oštre. Rukujte pažljivo.
- 9 Prije upotrebe, operite sve dijelove koji mogu doći u kontakt sa hranom. Pratite uputstva za pranje navedena u ovom priručniku.
- 10 Da biste se zaštitili od rizika od električnog udara, **NE** uranjajte bazu motora u bilo koju vrstu tečnosti.
- 11 **NE** skladištite uređaj napolju niti ga izlažite tečnosti.
- 12 **NE** dozvolite djeci da koriste ovaj uređaj ili da se igraju s njim. Potrebno je nadgledanje odraslih kada se uređaj koristi u blizini dece.

VAŽNA BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA

MOLIMO VAS DA PROČITATE SVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE • SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

- 13** Ovaj uređaj **NIJE** namenjen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nadzor ili uputstva za korištenje uređaja nije pružila osoba odgovorna za njihovu bezbjednost.
- 14** Prije svake upotrebe, pregledajte sklop oštrica zbog oštećenja. Ako je oštrica savijena ili sumnjate na oštećenje, kontaktirajte SharkNinja kako biste organizovali zamjenu.
- 15** **NE** pokušavajte da oštrite oštrice.
- 16** **NE** dozvolite da bilo koji dio uređaja dođe u kontakt sa vrućim površinama, uključujući šporete i druge grijne uređaje.
- 17** **UVIJEK** koristite uređaj na suhoj i ravnoj površini.
- 18** Držite ruke, kosu i odjeću dalje od posude kada je puniti i kada je uređaj u funkciji.
- 19** **KORISTITE** samo dodatke i opremu koja je isporučena sa uređajem ili je preporučena od strane SharkNinja. Korištenje dodataka koje SharkNinja ne preporučuje ili ne prodaje može prouzrokovati požar, električni udar ili povrede.
- 20** Tokom rada i rukovanja uređajem, izbegavajte kontakt sa pokretnim djelovima.
- 21** **NE** koristite uređaj sa praznom posudom.
- 22** **NE** stavljajte posude ili dodatke iz uređaja u mikrovalnu pećnicu.
- 23** **NE** vršite operacije mljevenja.
- 24** Prije upotrebe, provjerite da li su svi pribori uklonjeni iz posuda. Ukoliko se pribor ne ukloni, može doći do lomljenja posude i potencijalnih povreda ili oštećenja imovine.
- 25** **NE** pokušavajte da onesposobite sigurnosni mehanizam. Uvjerite se da su posuda i poklopac pravilno postavljeni prije nego što pokrenete uređaj.
- 26** **NE** izlažite posude i dodatke ekstremnim temperaturnim promjenama, jer mogu pretrpeti oštećenja.
- 27** **NIKADA** ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je u upotrebi.
- 28** Ako primetite da se nesamljeveni sastojci lepe za strane posude, isključite uređaj pomoću dugmeta za napajanje i upotrebite strugač kako biste ih odvojili.
- 29** **NE** pokušavajte da uklonite posudu i poklopac sa baze motora dok se sklop oštrica još uvek okreće. Sačekajte da se uređaj potpuno zaustavi pre nego što uklonite poklopac i/ili posudu.
- 30** **NE** skladištite sastojke duži vremenski period prije ili nakon blendanja. Neke namirnice mogu sadržati aktivne sastojke ili ispuštati gasove koji će se širiti ako ostanu u zatvorenoj posudi, što može prouzrokovati prekomjerno stvaranje pritiska i predstavljati rizik od povreda.
- 31** Ako se uređaj pregrije, aktiviraće se termalni prekidač koji će privremeno onemogućiti rad motora. Da biste resetovali uređaj, isključite Ninja Blast™ prenosivi blender pomoću dugmeta za napajanje i pustite da se hladi 15 minuta prije nego što ga ponovo koristite.
- 32** **NE** obrađujte suhe sastojke bez dodavanja tečnosti u posudu za blendanje. Uređaj nije namenjen za suho blendanje.



-
- 33** Koristite uređaj **SAMO** sa postavljenim poklopcem za piće.
 - 34** **NE** stavljajte blender u frižider ili zamrzivač.
 - 35** Isključite uređaj i odvojite ga od napajanja prije zamjene dodataka ili prije nego što pridete djelovima koji se kreću tokom upotrebe.
 - 36** Ne zloupotrebļjavajte uređaj kako biste izbjegli potencijalne povrede.

UPOTREBA BATERIJE

- 1** Baterija je izvor napajanja za prenosivi blender Ninja Blast. Pažljivo pročitajte i slijedite sva uputstva za punjenje.
- 2** **NE** spaljujte ovaj uređaj, čak i ako je ozbiljno oštećen. Litijum-jonske baterije mogu eksplodirati u požaru. Uvijek pravilno reciklirajte proizvode na bazi litijum-jonskih baterija.
- 3** Pošto nema kabl za napajanje, spriječite slučajno aktiviranje oštrica tako što ćete osigurati da je blender isključen kada nije u upotrebi ili dok pijete iz poklopca sa otvorom za piće.
- 4** Držite bateriju dalje od metalnih predmeta kao što su spajalice, novčići, ključevi, ekseri ili šarafi. Kratko spajanje terminala baterije povećava rizik od požara ili opekotina.
- 5** U uslovima zloupotrebe, tečnost može iscuriti iz baterije. Izbjegavajte kontakt s ovom tečnošću, jer može izazvati iritaciju ili opekotine. Ako dođe do kontakta, isperite vodom. Ako tečnost dođe u kontakt s očima, potražite medicinsku pomoć.
- 6** Ovaj uređaj sadrži baterije koje mogu zamjeniti samo stručna lica.
- 7** Ovaj uređaj sadrži baterije koje nisu zamjenjive.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO



DIJELOVI


- A Poklopac za pijenje
- B Ručka za nošenje
- C Posuda za blendanje*
- D Poklopac posude*
- E Poklopac oštrica*
- F Baza motora sa sklopom oštrica
- G USB-C kabl za punjenje
- H Port za punjenje

*Veličine posude za blendanje i količina, kao i dodaci, variraju u zavisnosti od modela.

PUNJENJE:

Puni uređaj najmanje 2 sata za potpuno napunjenu bateriju. LED lampice će zasvetleti ZELENO kada je potpuno napunjen.

Port za punjenje se nalazi na zadnjem djelu baze motora. Koristite priloženi USB-C kabl za punjenje sa 5V 3A napajanjem.



Zadnja strana Baze Motora

PRIJE PRVE UPOTREBE


VAŽNO: Pregledajte sva upozorenja na početku ovog Uputstva za upotrebu prije nego što nastavite.

NAPOMENE:

- Rukujte sklopom oštrica hvatajući oko baze motora
- Svi dodaci su bez BPA. Svi dodaci OSIM baze motora su bezbjedni za pranje u gornjoj polici mašine za pranje suđa. NE koristite teški ciklus. Uvjerite se da su poklopac i posuda uklonjeni iz baze motora prije stavljanja u mašinu za pranje suđa. Postupajte pažljivo prilikom rukovanja sklopom oštrica.

- 1 Uklonite sve materijale za pakovanje sa uređaja. Postupajte pažljivo prilikom raspakivanja sklopa oštrica, jer su oštrice oštre.
- 2 Operite posudu, poklopac i sklop oštrica u toploj, nasapunjanoj vodi koristeći pribor za pranje posuđa sa drškom kako biste izbjegli direktan kontakt sa oštricama. **NE** uranjajte bazu motora u vodu prilikom čišćenja. Postupajte pažljivo prilikom rukovanja sklopom oštrica, jer su oštrice oštre.
- 3 Temeljno isperite i ostavite sve dijelove da se osuše na vazduhu.

KORIŠTENJE KONTROLNOG PANELA



PROGRAMI:

DUGME ZA START/STOP

Pritisnite dugme Start/Stop jednom da aktivirate 30-sekundni ciklus blendanja.

DUGME ZA NAPAJANJE



Pritisnite dugme za napajanje da uključite ili isključite uređaj.

STANJE	LED indikator	Rješenje
Posuda i baza nisu poravnati	Trepćuće BJELI	Uvjerite se da su posuda i baza motora poravnati koristeći strelice na zadnjem djelu baze motora i posude.
Oštrice su blokirane	Trepćuće NARANDŽASTE	Pomaknite zaglavljene sastojke sa oštrica i ponovo pokrenite program blendanja.
Potrebno punjenje	ČVRSTA CRVENA	Napunite uređaj.
Abnormalan punjač	Trepćuće CRVENA i PLAVA	Defektan punjač, isključite i pronadite ispravan 5V 3A punjač.
Hlađenje uređaja	NARANDŽASTE LED lampe u smjeru kazaljke na satu	Pustite uređaj da odstoji na sobnoj temperaturi 15 minuta prije ponovne upotrebe.
Tokom punjenja	Trepćuće BJELA i CRVENA	Pozovite korisničku podršku.
Tokom blendanja	Trepćuće CRVENA u donjem lijevom i gornjem desnom uglu	Pozovite korisničku podršku.

KORIŠTENJE POSUDE ZA BLENDANJE


VAŽNO: Pregledajte sva upozorenja na početku ovog Uputstva za upotrebu prije nego što nastavite.

- 1 Provjerite napunjenost:** Uvjerite se da je baza motora potpuno napunjena i da je posuda pravilno postavljena poravnavanjem strelice na posudi sa strelicom na bazi motora koja se nalazi na zadnjoj strani.



- 2 Uključite uređaj:** Pritisnite dugme dok se lampice dugmeta Start/Stop ne upale.
- 3 Dodajte sastojke:** Počnite sa tečnostima, a zatim dodajte čvrste sastojke. Ako koristite led, uvek ga dodajte posljednjeg. NE punite sastojke iznad oznake MAX FILL. Čvrsto pričvrstite poklopac na posudi, okrećući ga u pravcu kazaljke na satu da biste ga zategli.

- 4 Blendajte:** Pritisnite dugme Start/Stop da pokrenete 30-sekundni ciklus blendanja.
- 5 Uživajte u napitku:** Otvorite poklopac za pijenje kako biste pili, ili uklonite poklopac da biste izlili sadržaj blenda u drugu posudu. NE uklanjajte posudu sa baze motora kada je puna. Ispraznite posudu prije nego što je uklonite iz baze motora.
- 6 Isključite uređaj:** Nakon blendanja, isključite uređaj pritiskom na dugme. Baza motora treba biti isključena kada pijete iz poklopca za pijenje i kada blender više nije u upotrebi.
- 7 Uputstva za čišćenje i skladištenje:** Pogledajte odjeljak za Održavanje i Čišćenje za uputstva o pranju i skladištenju.



INSTALIRANJE POKLOPCA POSUDE I POKLOPCA OŠTRICA

Nakon što je blendanje završeno, provjerite da li je poklopac dobro zatvoren i okrenite blender naopačke. Okrenite suprotno od kazaljke na satu da biste uklonili bazu motora iz posude. Postavite ravni poklopac na dno posude i okrenite u pravcu kazaljke na satu.

Postavite poklopac oštrica na bazu motora da pokrijete izložene oštrice tako što ćete ga okrenuti suprotno od kazaljke na satu.



ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

ČIŠĆENJE

Oštrice mogu nastaviti da rade kada je poklopac uklonjen. Uvijek isključite uređaj kada čistite bez poklopca ili kada je sklop oštrica izložen.

Ručno pranje

Operite posudu, poklopac i sklop oštrica u toploj, nasapunjanoj vodi. Koristite pribor za pranje posuđa ili krpu da očistite sklop oštrica na bazi motora. Postupajte pažljivo prilikom rukovanja sklopom oštrica na bazi motora jer su oštrice oštre. Obrišite bazu motora čistom, vlažnom krpom.

NE uranjajte bazu motora u vodu. Temeljno isperite i ostavite sve odgovarajuće djelove da se osuše na vazduhu.

Baza motora

USB-C port i baza motora su otporni na vodu, što znači da se baza motora može isprati u sudoperi; MEĐUTIM, NE stavljajte bazu motora u mašinu za pranje suđa niti je uranjajte u vodu. Uvjerite se da punjač USB-C nije umetnut prije čišćenja.

DUBINSKO ČIŠĆENJE

Mašina za pranje suđa:

Posuda, poklopac za pijenje, poklopac posude i poklopac oštrica su bezbjedni za pranje na gornjoj polici mašine za pranje suđa. NE koristite teški ciklus. Uvjerite se da su posuda i poklopac za pijenje uklonjeni iz baze motora prije nego što ih stavite u mašinu za pranje suđa.

SKLADIŠTENJE

Čuvajte uređaj uspravno i sa poklopcem, posudom i bazom motora potpuno sastavljenim.

NE čuvajte blendirane ili neblendirane sastojke u posudi sa sklopom oštrica duži vremenski period.

NE postavljajte predmete na vrh posude. Čuvajte sve preostale dodatke uz uređaj ili u kabinetu gde neće biti oštećeni ili predstavljati opasnost.



VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

⚠️ UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od električnog udara i neželjenog rada, isključite uređaj prije rješavanja problema.

Uvjerite se da uređaj nije u procesu punjenja dok rješavate probleme. Takođe, provjerite da li je uređaj potpuno napunjen i da li je posuda pravilno poravnata.

Problem: Kontrolna tabla se ne isključuje.

- **Rješenje:** Pritisnite i držite dugme  da biste uključili ili isključili bežični blender.

Problem: Sastojci se loše blendaju; zaglavljaju se.

- **Rješenje:** Ako se sastojci redovno zapliću, dodavanje tečnosti obično pomaže. Možete takođe lagano protresati blender tokom blendanja ili ga okrenuti naopačke, započeti ciklus blendanja, a zatim ga okrenuti nazad kako biste pomerili sastojke tokom blendanja.
- Kada punite posudu, počnite sa tečnostima ili jogurtom, zatim dodajte svježe voće ili povrće, a zatim lisnato povrće ili začinsko bilje. Dodajte sjeme, praškaste sastojke ili kikiriki puter, a na kraju dodajte led ili zamrznute sastojke.

Problem: Poklopac za pijenje se teško montira na posudu.

- **Rješenje:** Postavite sastavljenu bazu motora i posudu na ravnu površinu. Pažljivo postavite poklopac za pijenje na vrh posude i poravnajte navoj tako da poklopac leži ravno. Okrenite u pravcu kazaljke na satu dok ne dobijete čvrsto zaptivanje.

Problem: Teško je sastaviti posudu sa bazom motora.

- **Rješenje:** Postavite bazu motora na ravnu površinu. Pažljivo postavite posudu na vrh baze motora i poravnajte navoj tako da posuda leži ravno. Okrenite u pravcu kazaljke na satu dok ne dobijete čvrsto zaptivanje. LED lampice na korisničkom interfejsu trebale bi da trepere plavo kada je posuda pravilno poravnata.



Ilustracije mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Stalno se trudimo da unaprijedimo naše proizvode, stoga su specifikacije navedene ovde podložne promjenama bez prethodnog obavještenja.

NINJA je registrovani zaštitni znak kompanije Shark Ninja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC.